



CENTAR SKENDERIJA



SARAJEVSKI SAJAM



40. INTERNACIONALNI SAJAM TURIZMA

24 - 26 / 10

CENTAR SKENDERIJA SARAJEVO

OFICIJELNI KATALOG

izdavač:

KJP Centar "SKENDERIJA" Sarajevo
Sarajevski Sajam
www.skenderija.ba

71000 Sarajevo, Terezija bb

Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 33 226-612 / 201-183 / 445-156 / 201-188

marketing@skenderija.ba

za izdavača:

Amer Kapo

design:

Vedran Hamzić

dtp:

Stjepan Ropac

štampa:

BSC - Sarajevo

KJP Centar "Skenderija" Sarajevo je dobitnik međunarodne nagrade
"ZLATNI MERKUR"



Sadržaj:

<i>Pozdravni govori</i>	4
<i>"Sarajevski festival turizma 2018" - program</i>	6
<i>Konferencija "Gastronomija i razvoj turističke destinacije"</i>	9
<i>Plan izložbene dvorane - Dvorana "Mirza Delibašić"</i>	11
<i>Lista izlagača po štandovima</i>	12
<i>"Sarajevski festival turizma 2018" - Izlagači</i>	15
<i>Informacije</i>	96



Poštovani učesnici i dragi prijatelji,

U ime Grada Sarajeva pozdravljam održavanje Festivala turizma.

Sarajevo, kao već afirmisana turistička i poslovna destinacija, grad je iznimnih mogućnosti; grad koji ima šta ponuditi. Vječno interesantno Sarajevo svojim prirodnim ljepotama, spomenicima kulture, turističkim atrakcijama, dobrom energijom i zabavom, gostoljubivim ljudima, zadnjih godina bilježi rekordan broj posjeta i noćenja turista iz cijeloga svijeta.

Sarajevo je privlačan i za konferencije, kongrese, seminare, festivale i mnoge druge međunarodne manifestacije... Svi oni zajedno doprinose popularizaciji turističke ponude grada Sarajeva kao i njegovo brendiranje.

Bogat zimskim sportskim resursima, bh. prijestolnica ima sve uslove da ponovo postane centar turističke i sportske saradnje. Pogotovo tokom i nakon Zimskog festivala mladih (EYOF-a), koji će se održati na našim olimpijskim ljepoticama u februaru iduće godine, na 35. godišnjicu Sarajevske zimske olimpijade.

Zato mi je velika čast i zadovoljstvo da vam, kao domaćin, poželim dobrodošlicu na ovogodišnji Festival turizma.

Grad Sarajevo je partner ovoj smotri turističke privrede iz više razloga. Dva prednjače. Nama je izazov pratiti nove trendove i zbivanja u svijetu turizma. Ali i promovirati ga kao jednu od naših strateških djelatnosti, koja otvara nove perspektive u razvoju turističkog biznisa.

U ime toga, organizatorima i učesnicima želim uspješnu poslovnu saradnju, korisnu razmjenu iskustava i ideja, umrežavanje i povezivanje agencija, kompanija i tour operatora, kao i ugodan boravak u našem gradu.

Gradonačelnik Sarajeva
Mr. Abdulah Skaka



Poštovani izlagači i dragi gosti,

U ime organizatora KJP Centra „Skenderija“ - Sarajevskog sajma i u svoje lično ime s posebnim zadovoljstvom želim poželiti dobrodošlicu na sajamsku manifestaciju „Sarajevski festival turizma“.

40. put KJP Centar „Skenderija“ daje svoj doprinos razvoju turističke ponude Bosne i Hercegovine. Već 4 decenije mjesto smo ukupljanja turističkih radnika regiona.

Sarajevski festival turizma, u vrijeme sve većeg interesa za turističke potencijale ovog dijela Evrope, okuplja turističku ponudu Bosne i Hercegovine i pozicionira njeno mjesto u regionu.

Bosna i Hercegovina je veoma zanimljiva turistička destinacija, zahvaljujući geografskom položaju, izuzetnim prirodnim ljepotama, kulturno-historijskom nasljeđu i pogodnim klimatskim uslovima.

Sarajevski festival turizma, prije svega afirmiše domaću turističku ponudu i potencijale.

Prezentacije domaće i strane turističke ponude, predavanja, promocije, modne revije, kulturno-umjetnički program dio su sadržaja koji će se ponuditi turističkim radnicima i široj publici.

Tema ovogodišnje manifestacije je gastro turizam.

Želimo Vam ugodan boravak u kompleksu Skenderija i dobre poslovne rezultate na sajamskoj manifestaciji „Sarajevski festival turizma“.

Direktor JKP “Centar Skenderija” Sarajevo
Amer Kapo



**Program manifestacije
SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA 2018
24.-26. Oktobar**

Srijeda 24. oktobar

Dvorana Mirza Delibašić

10.00 - 18.00: Sajam i prezentacije

10.00: Svečano otvaranje Sarajevskog festivala turizma

13.00 - 14.00: Mađarska mabasada – prezentacija

14.30 - 18.00: Konferencija – „Turistički potencijali Bosne i Hercegovine – stanje i perspektive razvoja turizma“ Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – usmjerenje: Turizam i zaštita životne sredine.

PROGRAM KONFERENCIJE

14.30 - 14.45 Otvaranje konferencije

14.45 - 17.15 Prezentacije učesnika

1. Turistička kretanja u Bosni i Hercegovini – stanje i razvojne perspektive - prof. dr. Nusret Drešković, prof. dr. Ranko Mirić
2. 110 godina turističkih početaka u kanjonu Drežanke – prof.dr. Snježana Musa
3. Turistički potencijal pećina u Bosni i Hercegovini – Boris Avdić, MA
4. Turistička valorizacija izvora i vrela na primjeru sliva rijeke Une – Doc.dr. Aida Korjenić, Amra Banda, MA
5. Turistički potencijali Gornjeg Podrinja – stanje i perspektive - Doc.dr. Edin Hrelja
6. Identifikacija potencijala zdravstvenog turizma na koridoru Sarajevo-Olovo-Tuzla - Doc.dr. Lejla Žunić, Dženeta Kaikčija, BA
7. Kultura i tradicija naroda u Bosni i Hercegovini kao dio turističke ponude – Prof.dr. Alma Pobrić, Aida Avdić, MA, Amra Banda, MA
8. Srednjevjekovni grad Dubrovnik u Ilijašu – Doc.dr. Senada Nezirović, Belma Avdić, BA Muniba Orić, BA



17.30 - 18.00: Okrugli sto na temu: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine – aktualno stanje i mogućnosti održivog korištenja

10.00 - 18.00: Izložba jelovnici svijeta, postavka Muzeja Grada Sarajeva (Ulaz u dvoranu Mirza Delibašić)

Plato Skenderije

10.00 - 18.00: Sajam i prezentacije

Vijećnica

19.00 - 21.00: Prijem i prezentacija turističke ponude Sarajeva, ožiljavanje starog jelovnika

Četvrtak 25. oktobar

Dvorana Mirza Delibašić

10.00 - 18.00: Sajam i prezentacije

11.00 - 12.00: Doc.dr. Lejla Žunić, PMF UNSA – naučna monografija TURIZAM SARAJEVA – Receptivni kulturni faktori destinacije

12.00 - 13.00:

- Amar Čengić, Hamza Nuhodžić (II-TZŽS): "Extremni sportovi kao faktor razvoja turizma u BiH"
- Irma Pljakić, Hamid Jamaković, Emina Dautović i MA Ajdin Kršić (III-TZŽS i svršeni student II ciklusa-TZŽS): "Malezijsko turističko tržište- šanse i perspektive BiH"?
- Selma Sabljica, Ilona Lalić (IV-TZŽS): "Vodopadi u turističkoj ponudi Bosne i Hercegovine"

16.00 - 17.00:

- Medina Očuz (II ciklus- TZŽS): "Kulturni turizam kroz srednjovjekovne gradove Bosne i Hercegovine"
- Selma Rahić (II-N): "Zdravstveni turizam u BiH"
- Envera Huskić, Ahmed Ejup (IV-RPP): "Benefiti razvoja agrarnog turizma u odnosu na ukupnu privredu BiH"



10.00 - 18.00: Izložba jelovnici svijeta, postavka Muzeja Grada Sarajeva (Ulaz u dvoranu Mirza Delibašić)

Plato Skenderije

10.00 - 18.00: Sajam i prezentacije

Dom mladih

10.00 - 18.00: Konferencija – „Gastronomija i razvoj turističke destinacije“ – (program konferencije u nastavku)

Petak 26. oktobar

Dvorana Mirza Delibašić

10.00 - 18.00: Sajam i prezentacije

10.00 - 18.00: Izložba jelovnici svijeta, postavka Muzeja Grada Sarajeva (Ulaz u dvoranu Mirza Delibašić)

Plato Skenderije

10.00 - 18.00: Obaranje Guinnessa – serviranje 13000 palačnaka za 8 sati (Udruženje kuhara u BiH)



Konferencija „Gastronomija i razvoj turističke destinacije“

Četvrtak, 25. oktobar 2018. godine (10.00 - 16.00)

10.00 - 11.30 Izlaganja

Dr.sc Almir Peštek

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Uvodno obraćanje - Gastronomija i savremeni turizam

Dr. sc Marko Kukanja

Fakulteta za turistične študije - Turistica, Portorož, Slovenija
Strategija razvoja gastronomije Slovenije

Dr. sc Klara Trošt Lesić

Eventor, Vrsar, Hrvatska
Gastronomska događanja u Istri - Alat održivog upravljanja destinacijom

Nermin Hodžić

Udruženje kuhara u BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Efikasnost i kvaliteta gastronomske ponude u valorizaciji turističkih potencijala

Dr. sc Nikola Vuksanović

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski
Karlovci, Srbija
Trendovi u ishrani i razvoj gastronomskog proizvoda - Primjer Sarajevo i Novi Sad

11.30 - 12.00 Pauza

12.00 - 14.00 Izlaganja

Hamid Kujraković

Udruženje kuhara u BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Brendiranje tradicionalne kuhinje BiH - Iskustva iz regiona



Dr. sc Amir Ganić

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zaštita tradicionalnih prehrambenih proizvoda u funkciji razvoja destinacije

Mateja Kozlovič Hrvatinić

Zakladi Istre, Koper, Slovenija

Primjeri dobrih praksi - Tradicionalne kućice slovenske Istre i Istarski doručak

Martin Šabec

Perla - Casino & Hotel, Nova Gorica, Slovenija

Raznovrsnost kulinarskih iskustava gostiju u Hotel & Casino Perla (HIT Group) – Od samoposluživanja do gourmet ponude

Dr. sc Merima Činjurević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Gastro turistički doživljaj destinacije Sarajevo


14.00 - 14.30 Ručak

14.30 - 16.00 Panel – „Izazovi i mogućnosti za razvoj gastro turizma u Bosni i Hercegovini“

Panelisti:

- Almir Peštek, moderator, Ekonomski fakultet u Sarajevu
- Zrinka Delić, Turistički klaster Una
- Stjepan Primorac, predsjednik Turističkog klastera Hercegovina i predsjednik Udruženja turizma pri Privrednoj komori FBiH
- Snježana Derviškadić, Regional Cooperation Council - Tourism Development and Promotion project
- Nermin Hodžić, Udruženje kuhara u BiH
- Elvir Toholj, Centar Gastroid
- Emir Hodžić, Sarajevo Street Food Festival
- Medina Dedajić, Sarajevo Food Dictionary
- Zoran Radošević, Seosko domaćinstvo Čardaklije
- Edhem Tufo, Seosko domaćinstvo Djeca vjetra
- Klara Trošt Lesić, Eventor





Firma:

štanđ br:

Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini	a1
BH - Milch	e2
BH Passport d.o.o.	d1
Bosnaseum Muzej	a7
Croatia Airlines	b5
Domestic o.d.	b1
European Youth Olympic Festival 2019	d2
Fondacija "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca"	d3
Fondacija Kairos - Ski centri Busovača	e2
GET d.o.o.	a3
Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo	f1
Gradska vijećnica Sarajevo	d2
Heljda Eko d.o.o.	b1
Herbal Spa d.o.o.	b1
Hotel Emiran d.o.o.	a8
Ibis Styles Sarajevo	b1
India Tourism	b2
Javno prduzeće Parkovi d.o.o.	c3
JP "Lokom" d.o.o.	b1
JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.	b4
JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o.	d2
JP Vjetrenica d.o.o.	a6
JU Agencija za promociju kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu Jajca	e2
JU Turistička organizacija Grada Istočno Sarajevo	a2
JU Turistička organizacija Grada Trebinja	a5
KJU zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo	c5
KJP ZOI'84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.	e1
Liga Real Estate Emlak İnşaat Tur.Tic.ith.ihr. LTD ŞTİ	c2
Lječilište "Reumal"	e2
Mala - Group d.o.o.	a12
Nacionalna turistička organizacija Crne Gore	c1
O.D. "Klementina,,	b1



Firma:

Općina Centar
 Općina Kreševo
 Općina Novi Grad Sarajevo
 Općina Visoko
 Organska proizvodnja Herceg
 Outdoor Bosnia
 PLACE2GO magazine&international tourism fair
 Planinarski savez BiH/FBiH
 PPG Baš Bašča
 Prirodno-matematički fakultet Sarajevo - Odsjek za geografiju
 Proizvodnja meda Tatarević
 PU Paradise Peace - Rajski mir
 Sarajevska pivara
 Sarajevska žičara
 Sol Azur
 S-Resort d.o.o.
 Stanica planinarskih vodiča Sarajevo
 Sunnyland
 Try B&H d.o.o.
 Turistička organizacija Bar
 Turistička organizacija Budva
 Turistička organizacija Cetinje
 Turistička organizacija Herceg Novi
 Turistička organizacija Kotor
 Turistička organizacija Tivat
 Turistička organizacija Ulcinj
 Turistička zajednica Kantona Sarajevo
 TZ Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna
 Udruženje turizma pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH
 Vlada Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
 Zavičajni muzej Visoko

štanđ br:

d5
 e2
 b1
 d3
 e2
 d1
 c6
 f1
 a9
 a10
 e2
 e2
 c8
 d2
 b3
 a4
 f1
 d4
 d5
 c1
 c1
 c1
 c1
 c1
 c1
 c1
 e1
 e2
 c4
 e2
 d3





40. INTERNACIONALNI SAJAM TURIZMA

24 - 26 / 10

CENTAR SKENDERIJA SARAJEVO

IZLAGAČI



Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini

Splitska 2
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 205-302
Fax: +387 33 268-930
E-mail: mission.sjj@mfa.gov.hu
Web: <https://sزارajevo.mfa.gov.hu>



BH - Milch

Put Ljekovitog bilja b.b.

80 320 Kupres

Bosna i Hercegovina

GSM: +387 61 299 141

E-mail: bhmilch@yahoo.com





BH Passport d.o.o.

Radićeva 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



BHPASSPORT
together around the world

Tel: +387 33 721-634
Fax: +387 33 721-631
E-mail: Info@bhpassport.ba
Web: www.bhpassport.ba

Od osnivanja 2009. godine BH Passport nudi sve turističke usluge na destinacijama, zahvaljujući suradnji sa lokalnim hotelima i tour operatorima.

Pružamo najkvalitetnija, uzbudljiva grupna ili individualna putovanja u najfascinantnije zemlje Svijeta.

Naš pristup je drugačiji. Kreiramo putovanja prema vasiim željama!



Bosnaseum Muzej

Mala Tepa b.b.

88 000 Mostar

Bosna i Hercegovina

GSM: +387 67 114 9968

E-mail: bosnaseum@gmail.com

Web: www.bosnaseum.com

Muzej Bosnaseum se nalazi u samom srcu Staroga grada u Mostaru, udaljen svega 100m od Starog mosta, zaštićenog spomenika svjetske baštine UNESCO-a.

Muzej se prostire na 775 m² prostora sa izloženih 2350 eksponata, raspoređenih u više tematskih cjelina kao što su etno sobe naroda Bosne i Hercegovine, stari zanati, Mostar kroz vrijeme, postavka ratnih fotografija i eksponata, umjetničke postavke i sl.

Za sve posjetitelje tu je i kratki film koji prikazuje ratna dešavanja u Mostaru, urbicid i rušenje Starog mosta, te poslijeratnu obnovu.



Croatia Airlines

Kurta Schorka 36
71 210 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 789-601
Fax: +387 33 789-602
Web: www.croatiaairlines.hr

 **CROATIA AIRLINES**

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Croatia Airlines hrvatski je nacionalni zrakoplovni prijevoznik srednje veličine i član Star Alliancea, najveće zrakoplovne udruge na svijetu.

U 2018. godini Croatia Airlines je u redovitom prometu izravno letjela u 40 odredišta u 23 europske države.

Croatia Airlines više od dvadeset godina, tijekom cijele godine, povezuje Zagreb i Sarajevo, te preko Zagreba za Europu.

Flota se sastoji od dvanaest zrakoplova: šest mlaznih zrakoplova Airbus - dva A320 i četiri A319, te šest turboprop zrakoplova Dash 8 - Q400.

Najveća moguća pažnja posvećuje se povjerenju i zadovoljstvu putnika te zbog toga kompanija kontinuirano unapređuje i razvija kvalitetu usluge u zraku i na zemlji.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama www.croatiaairlines.hr



Domestic o.d.

Akifa Šeremeta 42
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



GSM: +387 61 880 605
E-mail: hrbat.domestic@gmail.com

Mi smo obrtnička djelatnost "DOMESTIC" koja je počela sa radom 01.07.2018 god. Posto je trend u BiH zdravo i prirodno došli smo na ideju da se počnemo baviti sa proizvodnjom zdravih namaza kao sto su kikiriki puter, badem puter, tahin pasta I prvi smo i jedini proizvođači u BiH koji se bave proizvodnjom namaza Hummus (namaz od leblebija) kojeg imamo u pet različita okusa, koji važi za jedan od najzdravijih namaza na svijetu. Svi naši proizvodi se rade po HACCP principima.

Trenutno smo prisutni u Merkatoru, Penny Marketima i pojedinim radnjama zdrave hrane u Sarajevu.





European Youth Olympic Festival 2019 Sarajevo and East Sarajevo

Stefana Nemanje 14
71 123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina



EYOF 2019
Sarajevo & East Sarajevo

Tel: +387 57 344-229
Fax: +387 57 344-229
Web: www.eyof2019.net

EYOF predstavlja najveći sportski olimpijski festival za mlade sportiste između 14 i 18 godina. Organizuje se zimski i ljetni festival svake dvije godine. EYOF je u sastavu Evropskog olimpijskog komiteta koji ima ekskluzivna prava na događaj.

Važno je naglasiti da EYOF 2019 nije takmičenje koje će trajati samo 9 dana u februaru 2019. godine, nego projekat koji traje dvije godine u koji će biti uključeno više od 100 događaja.

Domaćin zimskog omladinskog festivala EYOF 2019 su gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo koji su osnovali društvo sa ograničenom odgovornošću „EYOF 2019“ d.o.o, iznad kojeg stoji Skupština koju sačinjavaju po tri predstavnika oba grada.

EYOF 2019 uključuje 8 sportova:

- Alpsko skijanje (održaće se na Jahaorini sa disciplinama slalom i veleslalom, te na Bjelašnici sa disciplinom paralel slalom)
- Biatlon (Dvorišta-Pale)
- Nordijsko skijanje (Igman)
- Snowboard (Bjelašnica)
- Umjetničko klizanje (Zetra - Sarajevo)
- Brzo klizanje (Pomoćni stadion FK „Slvija“, Istočno Novo Sarajevo)
- Hokej (Zetra - Sarajevo)
- Karling (Dvorana „Peki“ Pale)



Nekoliko činjenica o O EYOF-u 2019:

- EYOF je najveći multi-sportski događaj za mlade iz cijele Evrope;
- Uči prednostima i idealima unutar Olimpijske povelje;
- Edukuje i motiviše mlade da se bave sportom i potencira zdrav život;
- Je mjesto susreta za mlade sportiste iz 50 evropskih zemalja;



Fond Memorijala

Širokac 22
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU
I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,
MEMORIJALNIH CENTARA I POMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Tel: +387 33 252-210
Fax: +387 33 252-218
E-mail: fondkantona@bih.net.ba
Web: dasenezaboravi.org.ba, memorijal.com.ba

Fond Kantona sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida jedinstvena je institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovana je od odlukom Skupštine Kantona Sarajevo 1997. godine s ciljem postavljanja nadgrobničkih spomenika i obilježja šehidima i poginulim braniteljima na prostoru Kantona Sarajevo. Danas, petnaest godina od osnivanja, s ponosom možemo kazati da je Fond memorijala reuizlatima svog rada u potpunosti ispunio očekivanja i opravdao svoje postojanje. Realizovani su svi prvobitno planirani projekti, u obimu u kojem su planirani, a nerijetko i više od toga. Svojim predanim radom i zalaganjem, a najprije sposobnošću i kompetentnošću, Fond je u realizaciji svojih projekata već odavno izašao izvan Kantona Sarajevo, na sva mjesta gdje se nalaze mezarja i groblja šehida i poginulih boraca. Na taj način Fond memorijala želi pomoći sredinama koje zbog finansijskih ili bilo kojih drugih problema nisu u stanju da same realizuju projekte izgradnje i očuvanja mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca. Zahvaljujući istrajnosti rukovodstva i uprave Fonda, mnogi projekti širom Bosne i Hercegovine, tamo gdje su počivališta poginulih branitelja su realizirani od strane Fonda memorijala.

Upornošću, i razumjevanjem ostalih nivoa vlasti u Federaciji BiH, uspjeli smo isposlovati da u budžetu Fonda memorijala sudjeluje i Vlada FBiH, pojedini kantoni, gradovi i općine, čime smo preuzeli vodeću ulogu u poslovima ove vrste na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.



Koncept na kojem egzistiramo i ideja kojom se vodimo je da se u aktivnosti i poslove koji se provode uključi što veći broj institucija, istaknutih ličnosti, udruženja i organizacija kako bismo zajedničkim snagama permanentno radili na formiranju svijesti i utemeljenju i očuvanju žrtve u sistemu vrijednosti nove bosanske države, što je sigurno najbolji pokazatelj uspješnosti rada Fonda. Čuvanje uspomene na najbolje sinove naše domovine, organizovanje manifestacija i obljetnica pogibija koje baštine i ovjekovjećuju njihove likove i djela, grade svijest o univerzalnim vrijednostima čovječanstva i borbe za apsolutna načela demokratskog društva za koje su dali ono najvrijednije, život. Slobodna, jedinsvena i moderna demokratska država svih naroda koji u njoj žive, bez obzira na rasne, klasne, vjerske ili bilo koje druge razlike je lajt motiv pod kojim su utkali svoje živote u njene temelje, i zadužili nas da svojim (ne)djelovanjem ne smijemo dopustiti da svetinje slobode ikada više budu oskrnavljene na ovim prostorima!

Današnji šehitluci i groblja biljezi su koji opominju da se u ovoj zemlji na pragu 21. stoljeća dogodio brutalni zločin: genocid, silovanja, etničko čišćenje i stradanje nedužnih, a sve na očigled svjetske javnosti, što će generacijama koje dolaze biti trajna opomena da se zlu više nikada ne dozvoli da se vrati na ove prostore. Jedinstvenim (tipskim) obilježjima (šehidski nišan, nadgrobni spomenik, tipizirane kapije i ograde) dat je poseban pečat vremena u kojem su branitelji poginuli.



Fondacija **“Arheološki park:** **Bosanska piramida Sunca”**

Himze Polovine 12
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 259-935
Fax: +387 33 259- 937
Web: www.piramidasunca.ba

Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” je formulirala projektni zadatak istraživanja Bosanske doline piramida za naredni dugoročni period. Osnovna karakteristika je njegov multidisciplinarni naučni pristup čije jezgro čine naučnici iz više zemalja.

Osnovni ciljevi fondacije :

- arheološka i druga multidisciplinarna znanstvena istraživanja piramidalnog kompleksa u okolini Visokog i prahistorijskog i historijskog nasljedja na tlu BiH;
- vršenje arheoloških istraživanja, ekskavacija, restauracija i trajne zaštite kulturno-historijskih vrijednosti u Bosni i Hercegovini;
- organizovanja stručnog i interesnog povezivanja kroz različite oblike djelovanja: sekcije, konferencije, kongrese, tribine i okrugle stolove;
- rad na naučnoj obradi, zbrinjavanju i očuvanju otkrivenih artefakata s ciljem formiranja muzejske zbirke Fondacije;
- rad na povezivanju i razmjeni iskustava sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za očuvanje kulturnih i historijskih vrijednosti;
- izdavanje brošura, časopisa, knjiga i drugih sličnih publikacija sa ciljem upoznavanja šire javnosti o realizaciji statutarne ciljeva i djelatnosti Fondacije u skladu sa važećim propisima;



- saradnja s domaćim ustanovama, institutima, institucijama i naučnim krugovima s ciljem razmjene novih saznanja u oblasti kulturnih i historijskih pronalazaka u Bosni i Hercegovini;
- promoviranja kulturnih i historijskih vrijednosti u Bosni i Hercegovini kao i u čitavom svijetu, te davanje turističkih usluga i organiziranje turističkih posjeta zanimljivim lokalitetima na kojima istraživanja vrše stručnjaci Fondacije Bosanske piramide godišnje privuku desetine hiljada posjetilaca.





Fondacija Kairos – Ski centri Busovača

72 260 Busovača
Bosna i Hercegovina

GSM: +387 63 797 580

E-mail: zeljko_grubestic@hotmail.com

Fondacija Kairos osnovana je 2007. godine u Busovači.

Kairos je fondacija koja promiče opće dobro. Njezin predsjednik je Željko Grubešić. Glavni ciljevi Fondacije Kairos su promicanje načela održivog razvoja te prirodne i socijalne ekologije, podupiranje gospodarski održivog razvoja koji neće biti suprotstavljen ciljevima očuvanja, unapređenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, poticanje i jačanje znanstveno istraživačkog rada uz korištenje europskih i svjetskih iskustva i metoda, zapošljavanje osobito mladih stručnih kadrova, promicanje i jačanje ideja i svijesti o jedinstvenosti prirodnog i kulturno-povijesnog nasljeđa FBiH.



GET d.o.o.

Rudarska 195
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 836-625

Fax: +387 36 836-625

E-mail: info@get.ba

Web: www.get.ba

GET

We Bring Innovation

Cilj naše tvrtke GET je plasiranje inovativnih proizvoga i tehnologija na području Bosne i Hercegovine i regije u cilju modernizacije poslovnog i životnog okruženja. GET Media je odjel koji se bavi izradom vizualnog identiteta za pravna i fizička lica. Nudimo usluge 3D virtualnih šetnji, 360 panorama, snimaka iz zraka i vode s dronovima, prijenosa događaja uživo, izrada web-stranica, social marketinga i brendiranja.



Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo

Salke Lagumdžije 13

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 121

GSM: +387 62 654 456

E-mail: gss@gss-sarajevo.com

Web: www.gss-sarajevo.com



Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo je dobrovoljna, humanitarna i neprofitna Služba javnog karaktera. Specijalizirana je za potragu i spašavanje sa nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, u poplavama, divljim vodama i pod vodom, te nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.).

Članovi GSS-a apsolutno ne primaju novčanu naknadu za rad i spašavanja građana. Svi smo volonteri, svi imamo svoje poslove pored rada u stanici, i svi smo dežurni 24h dnevno. Motivacija nam je to što ćemo nekome spasiti život. To je najveća nagrada. Da bismo to uradili moramo uložiti još puno vremena, pored samog spašavanja, na vježbe i pripreme, jer nikad ne znamo kada se nesreća može desiti. Ona kada se nesreća desi u nepristupačnim predjelima, znamo da druge hitne službe ne mogu reagovati zbog nepristupačnosti i nepoznavanja specifičnih tehnika spašavanja. U takvim situacijama provođenje akcije, zbrinjavanje unesrećenih i njihov transport do medicinske ustanove je na Gorskoj službi spašavanja. Zbog opreme koju koristimo i znanja koje imamo, nama je nepristupačno mnogo pristupačnije, a opasno postaje kontrolisano.





Gradska vijećnica Sarajevo

Brodac 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Gradska vijećnica Sarajevo

Градска вијећница Сарајево

Tel: +387 33 292-800
Fax: +387 33 292-968
E-mail: info@sarajevodoo.ba
Web: www.sarajevodoo.ba

Na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, 9. maja 2014. godine, otvorena je obnovljena Vijećnica. Čuvarica neprocjenjivog znanja i kulturnog blaga se, nakon 18 godina obnove, vinula iz pepela i opet prkosno uspravila.

Ovaj simbol naše snage da prevladamo prošlost i naše želje za drugačijom i ljepšom budućnošću predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekat iz austro-ugarskog perioda. Izgrađena je 1896. godine u pseudo-maurskom stilu prema projektima arhitekata Karla Paržika, Aleksandra Witteka i Ćirila Ivekovića. U njoj su sjedinjeni arapski i zapadni stil u arhitekturi i u umjetnosti. Ona najbolje svjedoči o susretu kultura i tradicija koje su se srele u Sarajevu i koje stoljećima zajedno žive.

Ovaj jedinstveni arhitektonski dragulj danas je postao jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Sarajeva. Vijećnica također danas predstavlja multimedijalni centar kulture grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, u kojoj se održavaju vrhunski koncerti, književne večeri, izložbe, prezentacije, konferencije, kongresi, simpoziji, prijemi, obilježavanje godišnjica, vjenčanja...

Kako i priliči, Dan grada Sarajeva, te Dan nezavisnosti i Dan državnosti BiH, obilježavamo u Vijećnici. Već je postala tradicija da Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom obilježavamo koncertima, pa smo tako uživali u izvedbi Sarajevske i Zagrebačke filharmonije, te Moskovskog kamernog orkestra Schnittke. Nekoliko mjeseci nakon otvorenja, u prelijepom ambijentu Vijećnice, bio je upriličen



koncert Bečke filharmonije, jednog od najčuvenijih austrijskih i svjetskih orkestara današnjice.

Vijećnica je bila ne samo svjedok već i akter svih onih događanja koji su se u prethodnom stoljeću desili u Sarajevu. Kao sjedište gradske administracije, po završetku Drugog svjetskog rata Vijećnica je postala hram kulture i umjetnosti. Pod njenim krovom bili su smješteni Muzej grada Sarajeva, potom Akademija nauka i umjetnosti BiH, te Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

Sve do kobne noći između 25. i 26. avgusta 1992.g. - tačno na stotu godišnjicu od kada je rođena ideja o njenoj izgradnji, Vijećnica je nestala u plamenu usljed agresorskog granatiranja. Izgorjelo je 80 procenata knjižnog fonda, što je predstavljalo pokušaj da se uništi sjećanje i trag o zajedničkom životu na ovim prostorima. Snimci tog barbarskog čina obišli su cijeli svijet.

Tokom opsade grada, pod svodom srušene i zapaljene Vijećnice, književnici, novinari i publicisti iz svih krajeva svijeta održavali su svoje večeri; likovni umjetnici su izlagali svoja djela. **Nezaboravna je slika violončeliste Vedrana Smajlovića koji svira Albinonijev Adagio usred ruševina Vijećnice;** pod dirigentskom palicom čuvenog Zubina Mehte, izveden je Mozartov „Requiem“...

Kao što i priliči našoj duhovnoj snazi i sposobnosti da se krene dalje, **Grad Sarajevo** je preuzeo liderstvo u pokretanju obnove Vijećnice, uz materijalnu i svaku drugu potporu naših prijatelja i partnera širom Evrope i svijeta. Hvala svima koji su dali nemjerljiv doprinos na revitalizaciji Vijećnice i tako ostavili trag dobra na stranicama povijesti ovoga grada i zemlje.



Heljda Eko d.o.o.

Safeta Zajke 199
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 448-166
GSM: +387 61 229 430
E-mail: info@heljdaeko.com
Web: www.heljdaeko.com

HELJDA EKO d.o.o. Sarajevo, posluje od decembra 2014. g. kao pravno lice koje predstavlja sublimaciju samostalne poljoprivredne djelatnosti HELJDA EKO osnovane 2004. g. i drugo osnovane firme 2006. g.: Organska farma Heljda-ekoprodukti.

Prepoznatljiv BREND Heljdaeko doo otvara restoran zdrave hrane PJ „SINIJA“ Rajlovac 2016. g. i nakon uspješnih iskustava poslovanja restorana „Sinija“ u Rajlovcu, općina Novi grad, Heljdaeko d.o.o. u julu 2018. g. otvara Podružnicu: „Sinija-Bašćaršija“ u centru Starog grada na Bašćaršiji, atraktivnoj turističkoj destinaciji grada Sarajeva i to registrovana za:

1. Restoran sa prenoćištem
2. Trgovina - prodaja gotovih proizvoda našeg brenda

U privrednoj djelatnosti posluje kroz proizvodnju, preradu i prodaju gotovih prehrambenih proizvoda od heljde, usluga restorana i pansionski smještaj.

Heljdaeko doo posluje u okviru domaćeg i ino tržišta dugi niz godina i ima tendenciju rasta prodaje gotovih proizvoda organske i halal hrane u veleprodaji a kroz restoranske usluge i u maloprodaji sa posebno uređenom trgovinom u okviru restorana.

Oprema za proizvodnju heljde je instalirana u proizvodnom pogonu, od 300 m², sadrži sve potrebne segmente za proizvodnju sa poluautomatskim pakericama. Savremena linija sadrži dekontaminator koji je izuzetno bitan. Dnevna proizvodnja heljde je 3 tone svih vrsta brašna od heljde i 1 tona heljdine tjestenine. Punjenje



jastuka od heljdinih ljuskica obavlja se po narudžbi naših kupaca, imamo mobilni tim „uvezan“ u sistem proizvodnje jastuka prema količini koju zahtjevaju kupci.

Naši glavni kupci su: Dm drogerie markt doo Sarajevo, Mercator doo Sarajevo, Tropic doo Banja Luka, Bingo doo Tuzla, Konzum doo Sarajevo. Balkan Trading Dubai, Smart food Podgorica, Centrotrade Melburn.

Naši glavni dobavljači su: PD Gram Livno, Fer-plast doo Sarajevo, Grin doo Gračanica, Melik doo Visoko, Hoše komerc doo Sarajevo. Robot doo.

Heljdaeko doo Sarajevo zvanično posluje od 2004.g., a traje od 2000. g. kada je počela sa uzgojem heljde i edukacijom kooperanata širom BiH. Iz godine u godinu bilježi postepeni rast.

Osnivači su: S. Mehonić i E. Latifović. Unaprijedili su bio-organsku proizvodnju u BiH, certificirani su Halal proizvođači hrane u restoranima kao i gotovih proizvoda, uradili su mnogo na edukaciji poljoprivrednika širom BiH za uzgoj heljde, sada imaju značajne kooperante na tom polju. Sa 30. 6. 2018. g. ukupno je 12 zaposlenih radnika. Nakon 14 godina pravno zakonskog postojanja kompanija ima namjeru unaprijediti svoj rad kroz dalju edukaciju stanovništva ka okretanju zdravom načinu ishrane u zdravom okruženju. Cilj je zaposliti kvalitetan kadar, motivisati mlade i predati svoju spoznaju i iskustva budućim generacijama, time bi osnivači sa svojim timom ostvarili svoj cilj.



Herbal Spa d.o.o.

Džemala Bijedića 129d

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 717-780
Fax: +387 33 717-781
GSM: +387 61 389 023
E-mail: nabavka@herbalspa.ba
Web: www.herbalspa.ba

Kompanija Herbal Spa je osnovana 2002 godine u Kuvajtu, na naše tržište pojavila se 2015 godine kada se otvara prvi Herbal Spa. Vlasni i direktor kompanije je Hussain Alnassar

Herbal Spa je kompanija koja se bavi pružanjem spa usluga i sa ponosom možemo reći da klijente kroz orijentalni ambijent uvodimo u potpuno novi svijet spa relaksacije. Pažljivo koncipiran kako bi klijentima omogućio nezaboravna i opustajuća iskustva. Kompletan spa program je osmišljen na način da nas svaki klijent iskusi potpunu relaksaciju i privatnost.

Sa elementima istočnjačke tradicije, egzotičnih mirisa i prirodnih proizvoda 2002. Herbal Spa započinje sa radom u Kuvajtu čiji je osnivač i direktor gospodin Husain Al Nassar . Ubrzo nakon otvaranja Herbal Spa se sa specifičnošću tretmana izdvaja na tržištu, te širi svoje poslovanje u susjednim zemljama, a kasnije i šire.

Naša kompanija ukupno broji 18 poslovnica sa 382 uposlenika, od toga 15 poslovnih jedinica u Kuvajtu, 1 u Saudijskoj Arabiji te 2 u Bosni i Hercegovini. U planu je i izgradnja kompleksa Herbal Spa na Olimpijskoj planini Trebević kao trećeg centra u BiH koji će ujedno biti i najveći spa centar u jugoistočnoj Evropi.

Herbal spa u Bosni i Hercegovini raspoređeni na dvije lokacije u Sarajevu kojim



raspoložemo svakim danom od 09 -22h. Ukupan broj zaposlenih u centrima i administraciji je 32 uposlenika.

Herbal Spa d.o.o. Pofalići namijenjen je isključivo damama, smješten u ulici Fra Filipa Lastića br. 2. Površine od 350m² u kojem svaka dama može da zaroni u i prepusti se čarobnom dodiru profesionalnog i ljubaznog osoblja koji pruža preko dvadeset vrsta masaža (herbal masaža, aromaterapija, Shiatsu, masaža vatrom, Acai masaža...), marokansko kupatilo, tretmane lica, njegu tijela, salonske usluge za njegu kose te manikir i pedikir.

Herbal Spa d.o.o. Ilidža smješten u zelenoj oazi Dr. Mustafe Pintola br.2. Površine 200 m² koji je pažljivo koncipiran i namjenjen za muškarce i žene.

Sa ponosom vas možemo uvesti u neodoljive egzotične mirise koji pri samom ulasku u centre i priuštiti specifičan ugodžaj koji će svakom klijentu probuti sva čula.

Herbal Spa Pofalići koji je namjenjen samo za dame te Herbal spa Ilidža koji je pažljivo koncipiran za muškarce i žene.





40. INTERNACIONALNI SAJAM TURIZMA * 24 - 26 / 10 * CENTAR SKENDERIJA

Hotel Courtyard Merriott Sarajevo

Skenderija 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 954-503
Fax: +387 33 954-501
E-mail: sales@courtyardsarajevo.com
Web: www.courtyardsarajevo.com

COURTYARD®
Marriott®

SARAJEVO

U toku Vašeg boravka u Sarajevu, uživajte u udobnom smještaju, centralnoj lokaciji uz obalu rijeke Miljacke u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo. 131 smještajna jedinica vam nudi moderno opremljene sobe uz besplatan Wi-Fi, radne stolove, 42-inčne televizore, prostrana kupatila. Na osmom spratu hotela se nalazi S One Sky Lounge, koji je poseban po mnogo čemu. Otvoren je tokom cijele godine – ljeti je idealno mjesto za uživanje u sunčanom danu I odmoru od gradske gužve uz jedinstven pogled I najfinije koktele, dok zimi možete uživati u čaju I pogledom na Sarajevsku zimu.

Ukoliko planirate sastanak ili konferenciju u Sarajevu, naš hotel nudi 3 konferencijske sale od kojih je jedna na osmom spratu od hotela, a preostale dvije u prizemlju. Svaka sala posjeduje dnevno svjetlo, klimu, te najmoderniju tehničku opremu. Najveća sala se nalazi u prizemlju I kapaciteta je 110 ljudi u kino postavci. Predah od svakodnevnice možete napraviti u Fitness centru koji je za goste hotela otvoren 24h ili šetnjom do starog dijela grada Baščaršije koji je udaljen od hotela svega 1,5 km. Hotel je okružen sa najvećim šoping centrima, stoga Vam je odlazak u kupovinu u bilo koje doba dana znatno olakšan. Za nezaboravno iskustvo u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo, rezervišite svoj boravak već danas na broj telefona +387 33 954 500, email reservations@courtyardsarajevo.com





Hotel Emiran d.o.o.

Aleja Bosne Srebrene b.b.

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 255-755

Fax: +387 33 267-911

E-mail: info@emiran.ba

Web: www.emiran.ba

Hotel sa smještajnim kapacitetom od 130 smještajnih jedinica kao i dodatnim uslugama- kafe bar, fitness, spa centar, konferencijska sala, restoran.





40. INTERNACIONALNI SAJAM TURIZMA * 24 - 26 / 10 * CENTAR SKENDERIJA

Ibis Styles Sarajevo

Džemala Bijedića 169 A

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 777-900

Fax: +387 33 473-043

E-mail: info@sarajevohotel.ba

E-mail: HB3G8-FO1@accor.com

Web: www.sarajevohotel.ba



India Tourism

Baseler str. 48
60 329 Frankfurt
Njemačka

Tel: +49 69 242-9490
Fax: +49 69 242 94977
E-mail: info@india-tourism.com
Web: www.incredibleindia.org

Incredible India

India is one of the oldest civilizations in the world with a kaleidoscopic variety and rich cultural heritage. It has achieved all-round socio-economic progress during the last 65 years of its Independence. India has become self-sufficient in agricultural production and is now one of the top industrialized countries in the world and one of the few nations to have gone into outer space to conquer nature for the benefit of the people. It covers an area of 32, 87,263 sq. km, extending from the snow-covered Himalayan heights to the tropical rain forests of the south. As the 7th largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and the sea, which give the country a distinct geographical entity. Bounded by the Great Himalayas in the north, it stretches southwards and at the Tropic of Cancer, tapers off into the Indian Ocean between the Bay of Bengal on the east and the Arabian Sea on the west. As you travel, India offers a range of vast tourism choices, diverse in land and nature, people, tribes, cuisine, faiths, dance forms, music, arts, crafts, adventure, sport, spirituality, history; even these vary as you journey from one state to another. As a country, India has achieved all-round socio-economic progress in the last 70 years of independence. The change is clearly visible in the Tier I and Tier II cities. However, the fascinating aspect lies in the stark difference as you travel through the new and old parts of its cities. From world-class airports and hotels, luxurious shopping malls, restaurants, pubs and cafes to overcrowded streets and alleyways, in the same cities, filled with thousands of little shops offering every possible modern and ethnic product and native street food is a fascinating experience.



Javno prduzeće

Parkovi d.o.o.

Nikole Šopa 8
88 320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 832-340
Fax: +387 39 832-340
E-mail: parkovi.ljubuski@gmail.com
Web: www.jpmparkovi-ljubuski.com



Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški

Javno prduzeće Parkovi d.o.o. Ljubuški u smislu zakona je pravna osoba koja obavlja djelatnosti od općeg i javnog interesa, te djelatnosti prodaje i vršenja usluga na tržištu.

Djelatnosti su: vodoopskrba i kanalizacija, održavanje zelenih površina, pročišćavanje otpadnih voda, održavanje cesta, grobalja, parking, P.J. Kravica, kulturno-povijesna baština.



JP "Lokom" d.o.o.

Halilovići 45
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 774-590
Fax: +387 33 774-591
E-mail: info@lokom.ba
Web: www.lokom.ba

Javno preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo je osnovano od strane Općine Novi Grad Sarajevo u cilju održavanja kulturnih i sportskih objekata u vlasništvu Općine. Između ostalih objekata kojima upravlja Preduzeće izdvaja se Sportsko-rekreacioni centar Safet Zajko "Halilovići koji nudi sadržaje kako za sport tako i za rekreaciju. Od mnogobrojnih sadržaja koje nudi Centar tu su prije svega sadržaji sa različitim spravama i rekvizitima za igru predškolske i školske djece, kao i sadržaji za odrasle koji uključuju: fudbalsko, tenisko i košarkaško igralište, tartan stazu, teren za odbojku na pjesku, prostor za stoni tenis, sprave za slobodnu rekreaciju na svježem zraku, te otvoreni i zatvoreni prostor sa ponudom hladnih i toplih napitaka, kao i jednostavnih jela.

U okviru Park šume Mojmiilo nude sa različiti sadržaji za odmor i rekreaciju na uređenim šetnicama gdje je moguće provesti ugodne šetnje, kao i prostor za odmor u kojem se nude topli i hladni napitci.



JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.

Kurta Schorka 36
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 289-100
Fax: +387 33 289-201
E-mail: info@sarajevo-airport.ba
Web: www.sia.ba



Međunarodni aerodrom Sarajevo najveći je i najprometniji aerodrom u Bosni i Hercegovini s godišnjim prometom od preko 950.000 putnika i kapacitetom oko milijun putnika.

S aerodroma Sarajevo trenutno operira 20-tak aviokompanija, koje povezuju Sarajevo s atraktivnim europskim i svjetskim destinacijama kao što su München, Beč, Dubai, Doha, Istanbul, Zürich, Zagreb, Beograd, Ljubljana, Kopenhagen i druge.

Pozitivan trend rasta broja putnika očekuje se i u sljedećim mjesecima, kao i to da će broj putnika na kraju 2018. godine premašiti 1.000.000, čime će Međunarodni aerodrom Sarajevo oboriti vlastiti rekord po pitanju broja putnika.

Svojim korisnicima pouzdano i sigurno osigurava aerodromske i komplementarne usluge visokog kvaliteta, u skladu sa zahtjevima putnika i aviokompanija, poštujući pritom međunarodne i domaće propise i standarde.

Dobitnik je mnogih priznanja kao što su: Prvo međunarodno priznanje za dokazanu kvalitetu aerodromskih usluga - The Trade Leader's Club, Najbolji aerodrom u Europi s prometom do milijun putnika na godinu - Airport Council International Europe - ACI Europe i drugih



JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o.

Bulevar Meše Selimovića 83b
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 773-850
Fax: +387 33 773-874
E-mail: info@bazen.ba
Web: www.bazen.ba



**OLIMPIJSKI BAZEN
SARAJEVO**

Izgradnjom natkrivenog Olimpijskog bazena, Grad i Kanton Sarajevo kompletiraju postojeću sportsku infrastrukturu, te pored stadiona, sportskih dvorana, objekata i sadržaja namijenjenih razvoju zimskih sportova, ulaze i u fazu stvaranja uslova za afirmaciju i razvoj plivačkog sporta, ne samo u Gradu i Kantonu, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovim bazenom Sarajevo je dobilo najljepši i najfunkcionalniji objekat ovakve vrste u regiji.

Kao što je prepoznatljivo iz samog naziva - JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo upravlja uređenim kupalištem u državnoj svojini na području grada Sarajeva. Preduzeće u bližem, a i širem okruženju nema preduzeća sa istom ili sličnom djelatnošću, i jedino je Preduzeće čiji je osnivač Grad Sarajevo.

Zahtjevi društvene zajednice u odnosu na edukaciju i razvoj vodenih sportova su brojni i zahtjevni. Društvena zajednica od Preduzeća ne traži isključivo prostor za plivanje i rekreaciju, već formulisanje i realizaciju niza projekata i programskih aktivnosti koji će obezbijediti kontinuiranu edukaciju neplivača i podršku razvoju vodenih sportova u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa postavljenim zahtjevima od strane Osnivača, Preduzeće je definisalo svoje pravce razvoja, viziju poslovanja i strateške ciljeve kojima nastoji zadovoljiti interese i zahtjeve različitih interesnih grupa.



Naša misija je: "Lider za edukaciju neplivača i plivačku rekreaciju građana, te podrška razvoju vodenih sportova, a u svrhu unaprijeđenja kulture življenja." Ocjena javnosti nam je najvažnija i ispred ostalih ocjena.

Naša vizija je: "Funkcionalan sportsko – rekreacijski i edukativan centar vodenih sportova."

Plan poslovanja je skup aktivnosti koje će omogućiti ostvarenje definisanih strateških ciljeva koji se u najkraćem mogu definisati kao:

Obučiti u plivanju što veći broj djece i omladine u Kantonu Sarajevo; Obezbijediti uslove za razvoj vodenih sportova u Kantonu Sarajevo; Kontinuirano raditi na promjenama životnih navika u kulturi plivačke rekreacije građana Kantona Sarajevo; Biti najbolji partner; Poboljšati efikasnost zaposlenog osoblja i biti najuspješniji tim; Poboljšati visinu prihoda i poboljšati njihovu strukturu; Poboljšati efektivnost rashoda; Poboljšati efikasnost organizacije; Poboljšati profitabilnost.





JP Vjetrenica d.o.o.

Trg Ruđera Boškovića

88 370 Ravno

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 891-034

Fax: +387 36 891-034

E-mail: info@vjetrenica.ba

VJETRENICA

DARK SIDE OF THE KARST

Javno poduzeće Vjetrenica osnovano je 20. svibnja 2005. godine radi ostvarivanja gospodarskog interesa u gospodarenju turističkim vrijednostima u državnom vlasništvu, objedinjavanju i koordiniranju poslova od zajedničkog interesa u oblasti turizma na području Općine Ravno.

Djelatnosti Društva su od javnog društvenog interesa, i to:

- turizam i ugostiteljstvo
- trgovina i usluge u prometu



***JU Agencija za promociju
kulturno-povijesnu
i prirodnu baštinu Jajca***

Sv. Luke 15
70 101 Jajce
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 658-268
Fax: +387 30 719-076
E-mail: agencija-jajce@tel.net.ba
Web: www.agencija-jajce.ba



Očuvanje i unapređenje kulturno-povijesne i prirodne baštine Općine Jajce.

Prezentacija i promocija 26 nacionalnih spomenika i prirodne baštine Jajca (Vodopad, Plivska jezera, planine itd.)



JU Turistička organizacija Grada Trebinja

Preobraženska b.b.

89 101 Trebinje

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 59 273-120

E-mail: tourist-trebinje@yahoo.com

Web: www.gotrebinje.com

JU Turistička organizacija grada Trebinja nosilac je organizacije i promocije turističke ponude grada Trebinja. Ova organizacija bazira svoju turističku ponudu na bogatoj kulturno-istorijskoj baštini, prirodnim resursima, smještajnim kapacitetima, sportskim objektima, lovno-ribolovnim resursima, te prepoznatljivim hercegovačkim brendovima.





***Kantonalna javna ustanova
za zaštićena prirodna područja
Kantona Sarajevo***

Branilaca Sarajeva 28
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 201-112
Fax: +387 33 201-112
E-mail: vrelo.bosne@bih.net.ba
Web: www.zppks.ba

Zaštita prirodnih, hidroloških, geomorfoloških i kulturno-historijskih vrijednosti u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo:

- SP "Skakavac"
- SP "Vrelo Bosne"
- ZP "Bijambare"
- ZP "Trebević"
- ZP "Bentbaša"



KJP ZOI'84

Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.

Alipašina b.b.

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina



KJP ZOI'84 OCS D.O.O.

Tel: +387 33 212-035

Fax: +387 33 212-027

E-mail: marketing@zoi84.ba

Web: www.zoi84.ba

KJP ZOI '84 OCS d.o.o. Sarajevo je ponosni pravni sljednik organizatora XIV Zimskih Olimpijskih Igara. Danas postojimo da bismo Vam pružili moćnost profesionalnog i rekreativnog bavljenja sportom. Olimpijski objekti na planinama Bjelašnica i Igman i Zetra često svjedoče raznovrsnim kulturnim i festivalskim manifestacijama. Pridružite nam se i otkrijte kako možemo zajedno i aktivno da očuvamo Olimpijski duh.



Liga Real Estate Emlak İnşaat Tur.Tic.ith.ihr. LTD ŞTI

Kastel Mah. Isa Kuculmez Cad 39/A
07 450 Alanya - Antalya
Turska



Tel: +90 242 518-1317
Fax: +90 242 518-1316
GSM: +90 553 909 0199
E-mail: info@ligarealestate.com
Web: www.ligarealestate.com

Liga Real Estate Emlak İnşaat Tur.Tic.ith.ihr. LTD ŞTI je registrovana kompanija za profesionalno upravljanje iz različitih zemalja svijeta uz mogućnost konverzacije na turskom, bosanskom, engleskom, ruskom, poljskom, litvanskom, arpaskom i perzijskom jeziku.

Takođe, naša kompanija je porodični posao koji pruža usluge:

- profesionalnu i kvalitetnu pomoć da odaberete, u svakom slučaju, vaš projekat (u skladu sa željama i mogućnostima). Naš moto je efikasnost, uvijek smo u kontaktu sa vama i možemo vas savjetovati putem telefona, skype i e-maila.
- prijevoza sa aerodroma i smještaj u komfortnim apartmanima ili hotelu
- obilazak gradova i regija, obilasci u cilju potencijalnog projekta
- pomoć u dobijanju bankovnih pozajmica (od 6,9% do 10 godina) za nekretninu koju odaberete
- pomoć u dobijanju boravišne dozvole i medicinskog osiguranja za vas i vašu porodicu
- sklapanje posla putem 3-stranog ugovora na engleskom i turskom jeziku (perzijsko-turski, arapsko-turski)
- Poslije usluge prodaje pomažemo u uređenju vašeg novog doma, pratimo vas u prodavnice namještaja i kupujemo pokućstvo sa vama i uz popuste u skoro svim prodavnicama u Alanya
- iznajmljivanje apartmana i vila



Lječilište "Reumal"

Banjska 1
71 270 Fojnica
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 30 838-806
Fax: +387 30 838-900
GSM: +387 61 427 330
E-mail: reumal@reumal.ba
Web: www.reumal.ba

Lječilište "Reumal" Fojnica je savremeno opremljena specijalizirana ustanova za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti. Zahvaljujući čudesnoj djelotvornosti radioaktivne termalne vode, sofisticiranoj medicinskoj opremi, kadrovskoj osposobljenosti i dugogodišnjem iskustvu – ovdje se već decenijama postižu rezultati vrijedni svake pažnje, a posebno u oblastima rehabilitacije osteomuskulatornog aparata, kardiorehabilitacije, dječije habilitacije i rehabilitacije, te rehabilitacije sportista i sportskih povreda.

Program:

- rehabilitacija pacijenata sa reumatskim oboljenjima
- rehabilitacija pacijenata sa osteoporozom
- rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima / povredama nervnog sistema
- rehabilitacija pacijenata sa tjelesnim deformitetima
- rehabilitacija nakon povreda mišićno – koštanog sistema
- rehabilitacija nakon operativnih zahvata na mišićno – koštanom sistemu
- rehabilitacija pacijenata sa bolestima srca i krvnih sudova
- rehabilitacija pacijenata nakon operativnih zahvata na srcu i krvnim sudovima
- habilitacija i rehabilitacija djece
- rehabilitacija pacijenata starije životne dobi
- rehabilitacija sportista





Mala - Group d.o.o.

Hazima Dedića 5
71 300 Visoko
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 32 736-444
Fax: +387 32 738-975
GSM: +387 61 421 381
E-mail: mala.group.visoko@gmail.com

Firma se bavi ugostiteljstvom, trgovinom i uslugama. Kreativni turizam, očuvanje kulturno-historijske baštine kroz njegovanje domaće tradicionalne kuhinje. Ručnom izradom suvenira, nakita, umjetničkih slika i kreacija. Turoperating i posredovanje kod pružanja turističkih usluga.



Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Marka Miljanova 17
81 000 Podgorica
Crna Gora



Tel: +382 77 100-001
E-mail: info@montenegro.travel
Web: www.montenegro.travel

I raskošna i škrta, i surova i blagodarna, fascinantna priroda ove zemlje oduvijek je budila ushićenje i inspiraciju.

“Najljepši susret zemlje i mora u trenutku rađanja naše planete” (Dž. G. Bajron) stvorio je mnoge male uvale i veliki Bokokotorski zaliv, skrivene, divlje plažice i trinaest kilometara dugu, ljekovitu, Veliku plažu.

Nad primorjem se nadvija bijela i siva pustoš krečnjačkog predjela. “Kameno more” je ipak samo jedan segment u raskošnom mozaiku. U srednjoj regiji su plodne Zetska i Bjelopavlička ravnica, veliki ptičji raj - Skadarsko jezero. A onda splet planinskih vijenaca, visokih preko 2.000 metara. Osim vrhova, krase ih šume, prostrani pašnjaci, četrdeset jezera, silovite i čiste rijeke, duboki i tajanstveni kanjoni. Svjetovi Ljepote su i pod vodom i pod zemljom, u mnogim pećinama čije je istraživanje tek započeto.

Obalom dugom 293 kilometra vodi vas duh Mediterana, kamenim pločnicima, kroz šest starih gradova drevnih civilizacija, botaničke bašte u koje su zasade ostavljali moreplovci iz svih krajeva svijeta, u karnevalske povorke i fešte tokom cijele godine. Plaže su čuvane po ljepoti, različitosti i ljekovitom dejstvu. Ljeti, primorje je centar zabave i kulturnih dešavanja, muzičkih, filmskih manifestacija, internacionalnih takmičenja.

Crna Gora ima pet nacionalnih parkova. Durmitor sa kanjonom Tare je dio svjetske prirodne baštine. Kanjon Tare je u popisu međunarodnih rezervata biosfere. Kao rijetko močvarno stanište Skadarsko jezero upisano je u Ramsar listu.



O.D. "Klementina,,

Tehernaski trg 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +38761 235-160

E-mail: mukadema.izmirlic@gmail.com

Obrtnička djelatnost - proizvodnja prirodnih sapuna u filcu od vune. Sapuni vrhunskog kvaliteta i primamljivog izgleda rađeni su na prirodnoj bazi, osnova je glicerina, maslinovo ulje i eterična ulja obložena u filcanu vunu. Preporučuje se za piling lica, skidanje šminke, te njegu tijela.

Vlasnica: Mukadema Izmirlić



Općina Centar

Mis Irbina 1

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina



Tel: + 387 33 562-379

Fax: +387 33 562 379

E-mail: otvorenaLinija@centar.ba

Web: www.centar.ba



Općina Kreševo

Fra Grge Martića 49

71 260 Kreševo

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 30 806-602

E-mail: opcina@kresevo.ba

Web: www.kresevo.ba

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km². Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

Najniže naknade za građenje u BiH, građevinska i urbanistička dozvola samo 16,00 KM/m²... dobar geo položaj, susretljiva i brza administracija, visokokvalificirana radna snaga...

Brdski biciklizam, planinarenje, speleologija, minerologija, jahanje, lov i ribolov, Sajam minerala i fosila, Outdoor foto&film festival 3fok, vjerski turizam, muzej, kultura, sport..




Općina Novi Grad Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 97

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 33 291-100
E-mail: ngsa@bih.net.ba
Web: www.novigradsarajevo.ba

Općina Novi Grad Sarajevo kao administrativna jedinica lokalne vlasti nastala je 1978. godine teritorijalnom preraspodjelom općina u Sarajevu. Ubrzanim širenjem Sarajeva, privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva krenula je intenzivna gradnja ove općine na lokalitetu Sarajevskog polja. U ovom periodu izgrađena su čitava naselja (Ali-pašino Polje, Mojnilo, Saraj-Polje i Dobrinja). XIV zimske olimpijske igre, održane 1984. godine u gradu Sarajevu i planinama oko Sarajeva, predstavljale su snagu još bržeg razvoja ovog područja. Za samo nekoliko godina podignuta su velika stambena naselja sa pratćim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima tako da je Općina imala blizu 136.746 stanovnika u periodu 1991. godine.

U periodu ratnih stradanja 1992-1995 Općina je pretrpjela velike promjene u pogledu devastiranja privrednih, stambenih i javnih objekata, nenadoknadivih ljudskih gubitaka, pa i promjene teritorijalnih granica.

Od 1996. godine, uporedo sa obnovom Sarajeva, otpočinje proces intenzivne obnove, oporavka i nove gradnje Općine Novi Grad Sarajevo. Za samo nekoliko godina Općina je dobila karakter moderne urbane cjeline.



Općina Visoko

Alije Izetbegovića 2a

71 300 Visoko

Bosna i Hercegovina



Tel: +387 32 732-501

Fax: +387 32 738-330

E-mail: info@visoko.gov.ba

Web: www.visoko.gov.ba

Osnovne informacije o općini Visoko; površina općine je 230,8 km²; broj stanovnika 41 352; klima je umjereno- kontinentalna, a nadmorska visina je od 399 do 1 050 metara.

Općina Visoko je smještena u centralnoj Bosni, 30 kilometara sjevero-zapadno od Sarajeva, glavnog grada BiH. Administrativno, općina Visoko pripada Zeničko-dobojskom kantonu u Federaciji BiH (FBiH).

Reljef na području općine pretežno je ravničarski, sa blagim padinama okolnih planina. Općina graniči sa općinama Kakanj, Busovača, Kiseljak, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža. Strategija razvoja turizma općine Visoko 2016-2024. Usmjerava razvoj i definiše prioritete u razvoju turizma na bazi principa održivog turizma.

U strategiji razvoja općine, vizija razvoja definisana je na sljedeći način: Visoko je općina kontinuiteta kulture, kreativne inovativnosti, zdavog i ugodnog života, općina koja omogućava učešće svojih građana u svim aspektima života, općina koja osigurava ekonomski društvenu aktivnost, razvoj i kvalitet života za građane i sve ljude koji u njoj borave, investiraju i stvaraju. Želimo biti prepoznatljivi kao otvorena sredina visokih vrijednosti, konkurentskih sposobnosti, inovativnosti i poduzetništva s ciljem stvaranja ambijenta za život i rad svih stanovnika općine uz efikasnu i ekspeditivnu administraciju koja slijedi principe poslovne izvrsnosti.

Općina Visoko je jedinstvena i globalno prepoznatljiva turistička destinacija sa ponudom koja je spoj tradicije i modernog. Bogatstvo kulture i historije, arheološka nalazišta, očuvana priroda, inovativna turistička ponuda i gostoljubivost ljudi privlače savremene turiste željne novih znanja i drugačijih doživljaja, opuštanja, zdravlja, gastronomije i užitka.



Organska proizvodnja Herceg

Kalinska 5d
72 290 Novi Travnik
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 30 525-789
Fax: +387 30 525-789
GSM: +387 61 781 130
E-mail: sejadherceg@gmail.com
Web: www.herceg.ba

“Herceg” egzistira na području općine Novi Travnik i svojevrzni je pionir uvođenja organske poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Neprestano je uključena u ovaj sistem a jedna je od rijetkih koja je, zahvaljujući u prvom redu kvaliteti svojih proizvoda, već u samom startu uspjela dobiti međunarodni certifikat.





Outdoor Bosnia

Orahovica b.b.
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 36 287-008
GSM: +387 61 628 573
E-mail: info@tudupraft.com
Web: www.tudupraft.com , www.outdoorbosnia.ba

Outdoor Bosnia je kompanija koja se bavi outdoor turizmom (Rafting, kanuing, kanjoning, planinarenje...).

Pored outdoor aktivnosti od sezone 2019 nudimo i smještaj gostima uz rijeku Neretvu, kao i višednevne outdoor aranžmane.



PLACE2GO

magazine & international tourism fair
Kosirnikova 17
10 000 Zagreb
Hrvatska

PLACE2GO

MAGAZINE & INTERNATIONAL TOURISM FAIR

Tel: +385 1 461-8898
GSM: +385 98 352 675
E-mail: info@place2go.hr , info@place2go.org
Web: www.place2go.org , www.place2go.hr

PLACE2GO je vodeći regionalni turistički magazin prisutan na prostorima Hrvatske, Srbije, Slovenije i BiH kroz svoja franšizna izdanja. Magazin izlazi 4 puta godišnje. Čitatelji su ga prepoznali kao magazin vrhunske produkcije koji obrađuje turističke teme iz cijeloga svijeta. Posebna pažnja poklanja se fotografijama, a možemo reći da je to magazin koji prenosi emociju, jer je plod autorskog rada. PLACE2GO je također i međunarodni sajam turizma, jedini takve vrste koji se održava u Hrvatskoj. U pripremi je 8. izdanje sajma koji će se održati od 15.-17.3.2019. u Areni Zagreb.





Planinarski savez BiH/FBiH

Terezija b.b.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 555-686
Fax: +387 33 555-685
E-mail: psbih1@bih.net.ba
Web: www.psbih.ba



Planinarski savez F BiH je savez 105 planinarskih društava/klubova koji su registrovani na području Federacije BiH, a ukupan broj članova prelazi 6000. Osnovna djelatnost je zastupanje interesa svih planinara kroz jedinstveno zastupanje, školovanje, promovisanje i sistematsko uređenje smještaja na planinama Bosne i Hercegovine.

Želimo da stvorimo savremeni Planinarski savez koji će moći da odgovori zahtjevima modernog društva. Misija Saveza je osposobljavanje planinara za samostalno i sigurno kretanje po planinama u zemlji i inostranstvu. Vizija Saveza je da obezbijedi savremenu edukaciju planinara, kao i edukacije za specijalistička planinarska zvanja.



PPG Baš Bašča

Banjevac b.b.

71 370 Breza

Bosna i Hercegovina

GSM: +387 61 191-953

E-mail: basbasca@hotmail.com



Prirodno-matematički fakultet Sarajevo – Odsjek za geografiju

Zmaja od Bosne 33 - 35
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



ODSJEK ZA GEOGRAFIJU
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Sarajevu

Tel: +387 33 723 782
E-mail: geografija@pmf.unsa.ba
Web: www.pmf.unsa.ba/geografija

Osnovna misija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je edukacija nastavničkog kadra za osnovne i srednje škole i kadrova za stručno-aplikativna zanimanja u oblasti turizma, zaštite životne sredine, te regionalnog i prostornog planiranja na I, II i III ciklusu studija. Osim organizacije nastavnog procesa, misija Odsjeka se ostvaruje i kroz naučno-istraživački rad, organizacijom naučnih i stručnih skupova i brojnim drugim djelatnostima. Odsjek za geografiju od 1957. publikuje Geografski pregled, naučni časopis iz oblasti geografije i srodnih nauka.

Studij geografije je organizovan na tri smjera i to: Nastavnički, Regionalno i prostorno planiranje i Turizam i zaštita životne sredine. Nakon završenog I ciklusa studija na smjeru Turizam i zaštita životne sredine, studenti dobijaju zvanje bachelora/bakalareata turizma i zaštite životne sredine odnosno magistra turizma i zaštite životne sredine, nakon završetka II ciklusa studija. Nakon završenog III ciklusa studije stiče se zvanje doktora geografskih nauka, usmjerenje turizam i zaštita životne sredine. U toku školovanja omogućeno je studiranje na partnerskim univerzitetima u državama regije i Evrope.

Studenti na četvrtoj godini obavljaju stručnu praksu prema studijskim smjerovima, u školama, različitim institucijama i organizacijama koje se bave turizmom i zaštitom životne sredine, turističkim agencijama, hotelima, aviokompanijama, institutima, organizacijama iz oblasti prostornog planiranja itd..

U sklopu naučno-istraživačkog rada, Odsjek za geografiju organizira s partnerskim fakultetima iz Turske, Mađarske i zemalja okruženja, treću godinu zaredom International Tourism and Hospitality Management Congress.



Proizvodnja meda Tatarević

Barevo bb
70 101 Jajce
Bosna i Hercegovina

GSM: +387 61 799-986

Web: www.pcelinjak-tatarevic.business.site



PU Paradise Peace - Rajski mir

Potočani b.b.
70 230 Bugojno
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 260-497

GSM: +387 62 759 369

E-mail: info@paradise.ba

Paradiše

Mali zeleni raj - idealan za vašu starost

Stariti bez predrasuda, uz profesionalnu pomoć i njegu, razumijevanje pomješanu sa poštovanjem i ljubavlju svakog pojedinačno-želja je svakog od nas.

Nedaleko od gradske gužve i svakodnevnice, u blizini Bugojna nalazi se Paradise Peace Potočani - idealno mjesto za to.

Koncept smještaja u ovom domu, renoviran je, s ukupno 12 dvokrevetnih soba i 3 spartmana. Iz svih soba se pruža pogleda na odmaralište, te na prirodno okruženje koje se prostire u nedogled. Svaka soba također posjeduje wc sa kupatilom te balkon.

Na nadmorskoj visini od oko 600m, a okruženo planinama Kalin (1530m), Rudina (1385m) i Stožer (1662m), ovo odmaralište pravi je ugođaj za sve ljubitelje toplih ljeta. Područje kontinentalne klime, i borove šume koja se prostire na više od 20000 m², pogodno je i kao preventivni oblik liječenja svih respiratornih bolesti. Idealna prilika da uživate u prirodi s 3 prirodna izvora s pitkom vodom. Ovaj mali zeleni raj, kako ga nazivaju posjetioči, prostire se na površini od 75 000 m². Na više od 50 000 m² prostire se jedan od trenutno 3 najveća malinjaka u Bosni i Hercegovini.



Sarajevska pivara

Franjevačka 15
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 491-100

Fax: +387 33 446-000

E-mail: info@pivara.ba

Web: www.pivara.ba



Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvom industrijskom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini.

Sarajevska pivara jedina je evropska pivara čija je proizvodnja bila kontinuirana i tokom Otomanskog carstva, kao i tokom vladavine Austro-Ugarske monarhije. Zgrada Sarajevske pivare jedna je od najatraktivnijih građevina u Sarajevu, sa arhitektonskim stilom koji je mješavina orijentalnog i klasičnog evropskog dizajna.

Razvoj Sarajevske pivare zaustavljen je agresijom na BiH, tokom koje je ona skoro potpuno uništena, a šteta je procijenjena na više od 20 miliona američkih dolara. Ipak, ni u ovom periodu Pivara nije prestala s radom iako je proizvodnja bila simbolična – svega 3 posto prijašnje proizvodnje. Za Sarajlije je ona bila jedini izvor pitke vode u opkoljenom gradu.

Sarajevska pivara je 2004. godine u sklopu zgrade otvorila i reprezentativni ugostiteljski objekat Pivnica HS. Iste godine modernizirani su i proizvodni pogoni i transportna sredstva, izgrađeni prodajni centri širom Bosne i Hercegovine, a instalirani su i nova oprema za primarnu proizvodnju piva, kuhaonica i nova linija za punjenje bezalkoholnih pića i piva. Instalirali smo novu opremu za fermentaciju piva, punionicu buradi, sistem za dealkoholizaciju piva, ASEPTIC liniju, CIP stanicu za filtraciju i liniju za punjenje, kao i 38 novih, velikih tankova za vrenje-ležni podrum. Danas posluje sa svim velikim trgovačkim lancima (Bingo, Amko, Konzum i dr.) te



sa više od 1.000 malih trgovina i više od 500 ugostiteljskih objekata. Sarajevska pivara je vodeća bh. kompanija u proizvodnji piva, gazirane i negazirane vode, bezalkoholnih pića i sokova. Proizvodnja se odvija u sjedištu kompanije u starom dijelu Sarajeva, na prostoru od oko 17.400 m². Cijeli proces proizvodnje Sarajevske pivare je u skladu sa najvišim tehničkim standardima. Razvijeni su i implementirani standardi kontrole kvaliteta i okruženja i HACCP sistem u skladu sa internacionalnim standardima EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i Codex Alimentarius. Najprepoznatljiviji brand Sarajevske pivare – Sarajevsko pivo jedan je od najjačih bh. brandova.



Sarajevska žičara

Brodac 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 292-800
Fax: +387 33 292-968
E-mail: info@sarajevodoo.ba
Web: www.sarajevodoo.ba



Jedan od najmodernijih i najznačajnijih infrastrukturnih objekata, Sarajevska žičara otvorena je 6. aprila 2018. godine na Dan grada Sarajeva. Odlukom Uprave Grada Sarajeva uz pomoć i podršku donatora Edmona Offermana izgrađena je potpuno nova žičara na mjestu nekadašnje.

Sarajevskom žičarom za samo osam minuta možete doći iz starog dijela grada na olimpijsku planinu Trebević, vozeći se modernim gondolama sa deset sjedišta. Boje gondola sjećaju na sarajevsku Olimpijadu iz 1984. godine

Gondole od grada do Trebevića za sat vremena prevoze 1.200 putnika. Za šest mjeseci rada žičara je prevezla više od sedam stotina hiljada putnika.

Za vrijeme rata i opsade Sarajeva, žičara je bila apsolutno uništena.

Prva sarajevska žičara puštena je saobraćaj 1959. godine i povezivala je stari dio grada sa Vidikovcem na Trebeviću. Trebevićka žičara, duga 2.100 metara bila je i tada jedna od najznačajnijih i najmodernijih u širem regionu.

Jedinstven pogled na Sarajevo sa Trebevičke žičare budi najdivinije emocije i predstavlja vječnu ljepotu Sarajeva.





Sol Azur

Branilaca Sarajeva 21
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 550-540

Fax: +387 33 550-560

E-mail: info@solazur.ba

Web: www.solazur.ba



Agencija SOL AZUR & BUENA VISTA profilirala se kao vodeća agencija na tržištu BiH. Radimo ono što najbolje znamo, a to su putovanja. Sol Azur i Buena Vista su postali sinonim za nezaboravna putovanja, ekskurzije, fantastične provode ne samo za mlade ljude, već za sve one koji su putovali sa nama i koji nam svake godine ukazuju sve veće povjerenje.

Ono po čemu smo prepoznatljivi je vrhunska usluga i sve brojnija klijentela koja svoje zadovoljstvo našom uslugom pokazuju dodatnim zahtjevima za novim izazovima i aranžmanima. Mi na to uzvraćamo dodatnim širenjem naše ponude.



S-Resort d.o.o.

Rajlovačka cesta 41

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 771-419

Fax: +387 33 941-929

E-mail: s.resort@gmail.com



S-RESORT

- U srcu zemlje Bosne, na samo 25 kilometara od Sarajeva , nalazi se skriveni dragulj, luksuzno odmaralište S-RESORT napravljeno po mjeri i najzahtjevnijeg gosta.

U kompleksu odmarališta nalazi se veliki broj raznih objekata poput hotela, luksuzne vile, apartmana, bungalova, restorana, kongresnih sala, Spa i Wellness sadržaja, bazena, sportskih terena, dječijeg igrališta, staništa divljih životinja, te Etno sela sa farmom .

Odmaralište je pogodno za organizaciju različitih sadržaja poput Team Building-a, konferencija, prijema visokih zvaničnika, seminara, prezentacija, vjenčanja, godišnjih odmora, kao i za pripremu sportskih ekipa.

Ovaj luksuzni kompleks prostire se na 120.000 m² prostora.





Stanica planinarskih vodiča Sarajevo

Vladislava Skarića 2

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

GSM: +387 61 579 605

E-mail: spv.sarajevo@gmail.com

Stanica planinarskih vodiča Sarajevo osnovana je 03. 10. 2013. godine i trenutno broji 59 članova. Čkanaovi SPVSA su iskusni vodiči aktivni u vodičkoj službi. Naša misija je organizovano i sigurno vođenje planinara i ostalih posjetilaca planina, razvoj i poboljšanje vodičkih usluga, promocija vodičkih tehnika i tradicija, razvoj vodičkih usluga u zemlji i inostranstvu.



Sunnyland

Miljevići b.b.

71 123 Istočno Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 57 991 339

E-mail: info@sunnyland.ba

Web: www.sunnyland.ba



Sunnyland je prvi zabavni park sa Alpine Coasterom u Bosni i Hercegovini koji je smješten u blizini glavnog grada Sarajeva, na olimpijskoj planini Trebević. Iz centra grada vas dijeli samo 5 minuta vožnje za super zabavu.

Glavna atrakcija našeg parka je Alpine Roller Coaster koji funkcioniše na principu gravitacije i može dostići brzinu i do 40 km/h. Adrenalinska vožnja, iskustvo za pamćenje i apsolutna sigurnost! Tako se u najkraćem može opisati doživljaj vožnje našeg Alpine Roller Coastera. U sklopu Sunnylanda se pored glavne atrakcije, nalaze restoran Oxygen, cafe Noova, igraonica Čarobna šuma, suvenirnica, vanjska igraonica, šetalište, prirodna stijena za penjanje i mnoge druge zanimljivosti.





Try B&H d.o.o.

Terezija b.b.

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 61 541 521

E-mail: trybosnia@gmail.com

TRY.B&H



Tunel Spasa

Tuneli 1


71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 778-672

E-mail: info@tunelspasa.ba

Web: www.tunelspasa.ba



**TUNEL
SPASA**

SPOMENIČKI KOMPLEKS
RATNI TUNEL D-B

Jedan od najbitnijih objekata za opstojnost države Bosne i Hercegovine, žila kucavica grada Sarajeva tokom agresije je Sarajevski ratni tunel, kasnije poznat kao Tunel spasa.

Tunel spasa je bio jedini prozor u svijet jednog, gotovo polumilionskog grada skoro četiri godine koliko je trajala opsada Sarajeva. Napravljen je u julu 1993. godine zajedničkim naporima ARBiH i Civilne zaštite. Nakon završetka agresije ostao je da služi kao uspomena na herojsku odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo 2001. godine proglašen je Zaštićenim dobrom baštine druge kategorije, a 2012. godine usvojenim elaboratom od strane Vlade Kantona Sarajevo dodjeljen je na upravljanje i održavanje Fondu memorijala pod nazivom Spomenički kompleks Tunel D-B





Turistička organizacija Bar

Obala 13.jula

85 000 Bar

Crna Gora

Tel: +382 30 311-633

E-mail: info@bar.travel

Web: www.bar.travel



Luka ili kapija Crne Gore u svijet. Iznenaduje bogatstvom različitosti kultura, vjera, nacija, običaja, pitomošću okolnih sela. Ovdje je ljetovao i kralj Nikola Petrović, u dvorcu koji danas, kao centar kulturnih dešavanja, okuplja muzičare i književnike. Grad je prepoznatljiv po maslini staroj 2000 godina u naselju Mirovica i najstarijoj instituciji u Crnoj Gori, Barskoj nadbiskupiji osnovanoj 1089. godine. Drevni grad na uzvisini, na četiri kilometra od obale, muzej je arhitekture.



Turistička organizacija

Budva

Meditranska 8/6

85 310 Budva

Crna Gora

Tel: +382 33 402-814

E-mail: info@budva.travel

Web: www.budva.travel



Ljetnja metropola, sa više od 80 visoko rangirana hotela, na stotine privatnih vila i pansiona, izvrsnih restorana, često pristanište holivudskih jahti i mjesto koncerata muzičkih zvijezda svjetske slave. Bogata velikim plažama, široko otvorenim ka suncu, na kojima su žurke pravilo. Grad koji ne spava. Ukuse, mirise i romantičnu atmosferu Mediterana kriju restorani Starog grada, antičkog duha i renesansnog šarma. Na 15 minuta vožnje od Budve, metropole turizma, na magistralnom putu ka Baru nalazi se Petrovac ovo mjesto pruža mir i tišinu. Neodoljivo po dugom šetalištu i redu kućica od tesanog kamena koje se završava tvrđavom Kastio. Idealno za porodični odmor.





Turistička organizacija Cetinje

Bajova 2
81 250 Cetinje
Crna Gora



Tel: +382 41 230-250
E-mail: info@cetinje.travel
Web: www.cetinje.travel

Prijestonica. Grad crnogorske istorije, muzeja, umjetničkih akademija, nekadašnjih diplomatskih predstavništva, utemeljenih početkom 20. vijeka. Čuva tajne vladarske porodice Petrović i hrišćanske relikvije u manastirima. Na ulicama se uvijek odvija živi teatar koji održavaju studenti umjetnosti ili mještani neobičnog duha. Tu kao da mjesec „siplje zrake magičeske, čuvstva tajna neka budi”. Omiljena izletišta su Rijeka Crnojevića i selo Njeguši, čuveno po proizvodnji sira i mesa.



Turistička organizacija Herceg Novi

Njegoševa 7
85 340 Herceg Novi
Crna Gora



Tel: +382 31 350-820
Fax: +382 31 250-840
E-mail: info@hercegnovi.travel
Web: www.hercegnovi.travel

Mimoza, kamelija, mnogo cvijeća i zelenila, stari grad i bezbroj stepenica. Ovaj grad je "grad sunca" sa mnogo turističkih atrakcija, Herceg Novi je grad prepoznatljiv po mimozama i mnogobrojnim stepenicama. To je i grad "sunca" zbog velikog broja suncanih dana u godini. Srediste Herceg Novog je Stari Grad koga krase gradjevine nastale u raznim epohama istorije. Sahat - kula (1667), Kanli - kula (1483), tvrđava Spanjola (1538) i tvrđava Forte - mare (1687) su samo dio kulturne bastine ovog znamenitog grada. Prepun bujnog zelenila, Herceg Novi skriva mnogobrojne vrste tropskog cvijeca. Krajem januara citav grad odise njeznim mirisom zuto zelenih mimoza, tako da je i festa pod nazivom Praznik mimoza posvecena upravo ovom cvijetu. Za vrijeme ljetnjih mjeseci održavaju se festivali koji dodatno obogacuju turisticku ponudu ovog carobnog grada.





Turistička organizacija Kotor

Stari grad 328
85 330 Kotor
Crna Gora

Tel: +382 32 322-886

E-mail: info@kotor.travel

Web: www.kotor.travel



TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
OPŠTINE KOTOR

Grad lavirint - na listi zaštite svjetske kulturne baštine. Uspion stepenicama do njegove tvrđave San Đovani pruža pogled na barokna i renesansna zdanja, kule, muzeje i crkve. U kotorskom naselju Perast su najbolje očuvane barokne palate i ostrva neobične ljepote i priča o prošlosti: Gospa od Škrpjela i Ostrvo Sv. Đorđe. Nezaobilazno je i srednjovjekovno naselje Prčanj. Ali ono što grad čini posebnom su mještani bogatog duha i mašte u noćima velikih karnevala.



Turistička organizacija

Tivat

Palih boraca 19

85 320 Tivat

Crna Gora



**TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
TIVAT**

Tel: +382 32 671-324

E-mail: tivattravel@gmail.com

Web: www.tivat.travel

Odmor ovdje dobija pravo značenje riječi. Grad usamljenih uvala, sunca, mora i magnolija. Prepoznatljivo po ljepoti ostrva Prevlaka, Ostrvo cvijeća i Stradioti sa turističkim naseljem Sveti Marko i Gospa od Milosti. Odnedavno je ovo omiljena destinacija stranih investitora, planiranja ekskluzivnih turističkih naselja, golf terena i razvoja nautičkog turizma.





Turistička organizacija Ulcinj

Bulevar Đerđ Katriot Skenderbeg b.b.
85 360 Ulcinj
Crna Gora

Tel: +382 30 412-333

E-mail: info@ulcinj.travel

Web: www.ulcinj.travel



Bajka zagrljaja neba i mora – to je obala Ulcinja. Prepoznatljiva je po Adi Bojani, mjestu gdje se rijeka Bojana uliva u Jadran a nudisti šetaju u kostimu Adama i Eve. Za njom ne zaostaje ni čuvenost velikih, prostranih plaža. Stari grad, raskršće Orijenta i Zapada, povod je za šetnju i slušanje priče o prodaju robova na trgovima, među kojima je kažu bio i Muguel de Servantes, čuveni pisac Don Kihota koji je ovdje dobio inspiraciju za ženske likove. Šasko jezero i ostaci drevnog grada Svač (Šas) još je jedna priča u prirodnom mozaiku Ulcinja.



Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Dalmatinska 2/4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 252-000
GSM: +387 61 213 686
E-mail: info@visitsarajevo.ba
Web: www.visitsarajevo.ba



Visit Sarajevo - Turistička zajednica Kantona Sarajevo, osnovana je početkom 2017. godine kako bi na najbolji način odgovorila na potrebe razvoja, očuvanja i zaštite turističkih i kulturnih vrijednosti u Kantonu.

Kako je turizam trenutno najbrže rastuća privredna grana, Visit Sarajevo ima za cilj da unaprijedi turističku ponudu Kantona, čineći Sarajevo jednom od najpoželjnijih turističkih odredišta u Evropi.

Stim u vezi, aktivnosti Turističke zajednice Kantona Sarajevo uključuju analizu domaćeg i međunarodnog tržišta, planiranje i razvoj turizma u Kantonu Sarajevo, pripremu i organizaciju događaja od značaja za turizam, produkciju, distribuciju i promociju promotivnih materijala o turističkoj ponudi Kantona Sarajevo, organizovanje i rad mreže turističkih informativnih centara, saradnju sa svim akterima turističke ponude u Kantonu Sarajevo, te promociju Kantona Sarajevo na domaćim i međunarodnim sajmovima turizma.





***Turistička zajednica
Srednjobosanskog kantona /
Kantona Središnja Bosna***

Bosanska 75
72 270 Travnik
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 30 511-588
Fax: +387 30 511-588
E-mail: info@tzsbk.com
Web: www.tzsbk.com

Promocija, razvoj i unapređenje turizma Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna



Udruženje barmena ICE

Trg heroja 30
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



GSM: +387 61 404 018
E-mail: barmeniicesarajevo@gmail.com

Udruženje barmena ICE Sarajevo je osnovano 2011. godine na inicijativu nekoliko profesionalnih barmena i konobara iz Sarajeva sa dugogodišnjim iskustvom u ugostiteljstvu, turizmu i promociji. Udruženje trenutno broji preko 20 aktivnih članova koji se bave svim poslovima vezanim za ugostiteljstvo. Udruženje ima i edukativnu ulogu u poboljšanju ugostiteljstva i turizma te dva puta godišnje organizuje Školu barmena.

Ice Cocktail Bar je otvoren 2017. godine i upošljava profesionalne barmene – članove Udruženja barmena Ice Sarajevo. U ponudi ima preko 50 vrsta standardnih koktela, a za goste koji su otvoreni za nešto novo, naši miksolozi na licu mjesta pripremaju koktel krojen po mjeri. Od juna 2018. godine Ice Cocktail Bar se nalazi na Marijin Dvoru, ul. Kranjčevićeva 29 (ex Cacadu).

Za sve dodatne informacije potražite nas na društvenim mrežama ili pozovite broj +387 61 404 018, a do tada uživajte u našim kreacijama!





Udruženje kuhara u Bosni i Hercegovini

Džemala Bijedića 185 (Hotel Radon Plaza)
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

GSM: +387 62 147 039
E-mail: nermin_hodzic@yahoo.com
Web: www.uku.ba




CESPU centar za neformalnu edukaciju i savjetovanje u ugostiteljstvu.

Edukacija kuhara, edukacija konobara, implementacija HACCP standarda, razvoj specijaliziranih vrsta ponude, mediteranske, lovačke, tradicionalne, razvoj cateringa.



Udruženje turizma pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH

Kneza Domagoja 12.
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina



PRIVREDNA/GOSPODARSKA
KOMORA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

Tel: +387 36 446-065
Fax: +387 36 332-966
E-mail: d.lovric@kfbih.com
Web: www.kfbih.com

Misija Udruženja je da se kroz dijalog za resornim Ministarstvom i ostalim dionicima Vlade aktivno sudjeluje u kreiranju zakonskih regulativa, radi stvaranja uvjeta za poboljšanje poslovanja i razvoj poslovnog okruženja u FBiH u oblasti turizma i ugostiteljstva. Misija je također i pružanje stalne i kontinuirane podrške svojim članovima kako bi ostali i postali bolji, razvijeniji, informiraniji.

Vizija Udruženja je da Udruženje postane reprezentativna i prepoznatljiva organizacija gospodarskih subjekata iz turističke djelatnosti koja će biti u partnerskom odnosu sa zakonodavnom i izvršnom vlasti, te da svojim aktivnostima zastupa interese svojih članova.

Vizija je i da Udruženje brojnošću svojih članova postane uvažen partner Vladi koji će ravnopravno utjecati na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za poslovanje u ovoj branši.

Ciljevi Udruženja će se ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

- Pomoć i podršku članstvu kroz sve segmente rada;
- Zastupanje interesa članova Udruženja pred državnim i entitetskim tijelima u formiranju turističke oblasti
- Poticanje na stvaranje novih strateških partnerstava među članovima Udruženja, a u cilju razvoja turističke djelatnosti, podizanja njene kvalitete i prepoznatljivosti u nastupu prema drugim zemljama
- Povezivanje članova sa potrebnim institucijama, organizacijama i ministarstvima



Članovi Udruženja:

Hotel Brotnjo

Kralja Tomislava 2, Čitluk – Međugorje
Stjepan Primorac
+387 36 640 036
+387 36 640 038
info@hotelbrotnjo.com

Hotel Mepas

Kneza Višeslava bb, Mostar
Tomislav Galić
+387 36 382 000
+387 36 382 010
info@mepas-hotel.ba

Hotel Bevanda

Stara Ilička bb, Mostar
Krešimir Bevanda
+387 36 332 332
rezervacije@bevanda.ba

Hotel Mostar

Kneza Domagoja bb, Mostar
Radmila Blažević
+387 36 446 500
+387 36 317 950
repcija@hotelmostar.ba

Hotel Bristol

Mostarskog Bataljona bb, Mostar
Asja Baljić
+387 36 500 100
+387 36 500 502
info@bristol.ba

Turistički klaster Hercegovina

Kneza Mihajla Viševića Humskog 11,
Mostar
Stjepan primorac
+387 36 557 210
+387 36 557 211
info@tk-hercegovina.ba

Grand Hotel Neum

Zagrebačka br 2, Neum
Ante Konjevod
+387 36 880 222
+387 36 880 077
prodaja@hotel-neum.com

Hotel Sunce

Kralja Tomislava bb, Neum
Luka Prkačin
+387 36 880 033
+387 36 885 808
info@hotel-sunce.com

Hotel Zenit

Ruđera Boškovića 3, Neum
Ivan Lakić
+387 36 880 144
Info@hotel-zenit.com

Hotel Villa Regina

Pape Ivana Pavla II 11, Međugorje
Ana Opančar
+387 36 651 808
+387 36 651 809
info@hotel-villaregina.com



Hotel Herceg

Sivrići bb, Međugorje
Stanislav Sivrić
+387 36 653 401
+387 36 653 411
Info@hotel-herceg.com

Herceg Etno Selo

Gospodarska zona Tromeda, Međugorje
Branimir Penava
+387 36 653 400

Hotel Grace

Međugorje bb, Međugorje
Miroslav Zovko
+387 36 651 311
+387 36 651 911
office@grace-medjugorje.com

Hotel Leone

Bijakovići bb, Međugorje
Zoran Jerković
+387 36 655 067
info@hotel-leone.com

Hotel Blanca Resort & Spa

Babanovac bb, 72286 Vlašić
Filip Ćurak
+387 30 519 900
repcija@blanca-resort.com

Hotel Plivsko Jezero

Mile bb, Jajce
Ana Pejić
+387 30 654 090
+387 30 654 091
Plivsko.jezero@tel.net.ba

Fortuna Tours

Rade Bitange 34, Mostar
Mili Bijavica
+387 36 552 197
+387 36 551 888
headoffice@fortuna.ba

Lasta Travel d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV br1, Mostar
Zlatko Papac
+387 36 332 011
+387 36 332 013
travel@lasta.ba

Agencija – Jajce

Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Jajce
Huso Hadžić
+387 30 791 076
+387 30 658 268
direktor@agencija-jajce.ba

BH Passport

Radićeva 3, Sarajevo
Sead Krupalija
+387 33 721 636
info@bhpassport.ba



Visit Konjic

Donje polje bb, Konjic
Sanjin Bubalo
+387 61 072 027
info@visitkonjic.com

Udruženje Real Avantur

Sarajevo
Muamer Drugovac
+387 61 220 516
realavantur@hotmail.com

G-Tour Međugorje d.o.o.

Fra Slavka Barbarića 34, Međugorje
Davor Ljubić
+387 36 650 126
+387 36 650 156
info@gtour-medjugorje.com

Udruga Visit Blidinje

Masna Luka bb, Posušje/Blidinje
Marija Vukoja
+387 63 493 111
info@visit-blidinje.com

Javno poduzeće Parkovi d.o.o.

Stjepana Radića bb, Ljubuški
Vedran Markotić
+387 39 832 340
Parkovi.ljubuski@gmail.com

JP Nacionalni park Una

Bosanska 1, Bihać
Amarildo Mujić
+387 37 221 528
info@nationalpark-una.ba

Javno poduzeće Park Prirode

Hutovo Blato

Karaotok bb, Višići-Čapljina
Nikola Zovko
+387 36 814 716
+387 36 814 715
info@hutovo-blato.ba

Niki Travel d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV, Mostar
Nikica Paladžić
+387 36 315 615
info@nikitravel.ba

Balkan Hills

Blažujski drum 11, Sarajevo
Edin Babalija
+387 33 637 483
e.babalija@balkan-hills.com

M97 Tours

Ulica Kemala Kapetanovića 5, Sarajevo
Ado Kaljanac
+387 33 711 835
M97tours@gmail.com

Trans Turist turistička agencija

Tuzla
Edin Hasić
+387 35 249 301
+387 35 249 300
turizam@transturist.ba

Park Prirode Blidinje

Zdravko Kutle



Vlada Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Stanična 43
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina



Tel: +387 30 511-316
GSM: +387 63 335 204
E-mail: min.priv@bih.net.ba
Web: www.sbk-ksb.gov.ba



Zavičajni muzej Visoko

Alije Izetbegovića, broj 29

71 300 Visoko

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 736-267

E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba

Web: www.zavicajnimuzej.com



Zavičajni muzej Visoko osnovan je 7. aprila 1953. godine. Obuhvata historijsko-gravitaciono područje Visokog sa muzejskim materijalom od prahistorije do danas. Zgrada muzeja izgrađena je 1902. godine u ublaženom neomaurskom stilu, i imala je prvobitno funkciju Gradske općine - Beledije. Od 1957. godine, tu je smješten Zavičajni muzej. Zgrada muzeja spomenik je I kategorije objekata kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko.

Muzej od 2006. godine posjeduje depandans Etno soba / Etno radionica u Goduši kod Visokog, a od 2015. godine depandans sa stalnom postavkom "Otpor agresiji '92-'95" u Kulturnom centru „Altindaž-Visoko“ u Visokom.

U okviru djelatnosti posebna pažnja posvećuje se očuvanju starih visočkih zanata – opančarstvu, čibičarstvu i grnčarstvu - kao dijelu kulturnog naslijeđa lokalne zajednice. U fundusu Zavičajnog muzeja je osam zbirki, općinski Arhiv i muzejska biblioteka.



INFORMACIJE / INFORMATION

POZORIŠTA / THEATRES

NARODNO POZORIŠTE / NATIONAL THEATRE

Obala Kulina Bana 9

www.nps.ba

Tel.: +385 33 665 959

SARAJEVSKI RATNI TEATAR / SARAJEVO WAR THEATRE SARTR

Gabelina 16

www.sartr.ba

Tel.: +385 33 664 070

KAMERNI TEATAR 55 / CHAMBER THEATRE 55

Maršala Tita 56/II

www.kamerniteatar55.ba

Tel.: +385 33 550 475

POZORIŠTE MLADIH / YOUTH THEATRE

Kulovića 8

www.pozoristemladih.ba

Tel.: +387 33 205 799

SLUŽBE / SERVICES

POLICIJA / POLICE

Tel.: +387 33 122

VATROGASCI / FIRE BRIGADE

Skenderija 21

Tel.: +387 33 123

HITNA POMOĆ / AMBULANCE

Kolodvorska 14

Tel.: +387 33 124

BIHAMK

Skenderija 23

Tel.: +387 33 1282



INFORMACIJE / TELEPHONE INFORMATION

Tel.: +387 33 1182

SARAJEVO TAXI

Tel.: +387 33 660 970 , 660 666

CRVENI RADIO TAXI / RED RADIO TAXI

Tel.: +387 33 760 600 , 760 601

ŽUTI TAXI / YELLOW TAXI

Tel.: +387 33 663 555

AUTOBUSKA STANICA / BUS STATION

Tel.: +387 33 213 100

ŽELJEZNIČKA STANICA / TRAIN STATION

Tel.: +387 33 655 330

SARAJEVSKI AERODROM / SARAJEVO AIRPORT

www.sarajevo-airport.ba

Tel.: +387 33 289 100

